

**SAVJET EVROPE**  
**KOMITET MINISTARA**

**Preporuka Rec(2004)6**  
**Komiteta ministara državama članicama**  
**o poboljšanju domaćih pravnih ljekova**

*(Usvojio Komitet ministara 12. maja 2004. godine  
na 114. sastanku)*

---

Komitet ministara Savjeta Evrope, pod uslovima propisanim članom 15.b Statuta Savjeta Evrope,

Smatrajući da je cilj Savjeta Evrope postizanje većeg jedinstva među njegovim članovima i da je jedan od najznačajnijih metoda kojim se taj cilj teži postići održavanje i dalja realizacija ljudskih prava i ljudskih sloboda;

Ponavlјajući svoje uvjerenje da Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu „Konvencija“) mora da ostane suštinska referentna tačka za zaštitu ljudskih prava u Evropi i podsjećajući na svoju obavezu da preduzme mjere u cilju obezbjedenjivanja dugoročne djelotvornosti kontrolnog sistema ustanovljenog Konvencijom;

Podsjećajući na supsidijarni karakter mehanizma nadzora ustanovljenog Konvencijom koji ukazuje, u skladu sa članom 1, da se prava i obaveze zagarantovani Konvencijom prvenstveno štite na nacionalnom nivou i primjenjuju od strane nacionalnih organa;

Pozdravljajući u ovom kontekstu činjenicu da je Konvencija sada postala sastavni dio domaćeg pravnog poretka u svim državama članicama;

Naglašavajući da, kako je propisano članom 13 Konvencije, države članice preuzimaju obavezu da obezbijede da svaki pojedinac koji se žali na povredu njegovih prava i sloboda zagarantovanih Konvencijom, na raspolaganju ima djelotvoran pravni lijek pred nacionalnim organima;

Podsjećajući da uz obavezu utvrđivanja postojanja takvih pravnih ljekova u svjetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: „Sud“), države imaju generalnu obavezu da riješe probleme koji se nalaze u osnovi utvrđene povrede;

Naglašavajući da je na državama članicama da obezbijede da domaći pravni ljekovi budu djelotvorni u pravu i u praksi i da za rezultat mogu imati donošenje odluke o osnovanosti žalbe i adekvatno obeštećenje za utvrđenu povedu;

Konstatujući da priroda i broj predstavki podnijetih Sudu, kao i presuda koje on donosi pokazuju da je više nego ikad neophodno da države članice utvrde efektivno i redovno da takvi pravni ljekovi postoje u svim okolnostima, konkretno u slučajevima nerazumne dužine trajanja sudskega postupka;

Smatrajući da dostupnost pravnih ljekova za sve argumentovane tvrdnje o povredama Konvencije trebalo da omogući smanjenje obima posla u Sudu, sa jedne strane smanjenjem broja predmeta koji do njega dolaze i, sa druge strane, zbog činjenice da bi detaljno tretiranje predmeta na nacionalnom nivou olakšalo dalje ispitivanje pred Sudom;

Naglašavajući da poboljšanje pravnih ljekova na nacionalnom nivou, naročito u odnosu na repetitivne predmete, takođe treba da doprinese smanjenju obima posla Suda;

Preporučuje da države članice, uzimajući u obzir primjere dobre prakse koji su navedeni u prilogu:

- I. utvrde, kroz konstantan pregled, u svjetlu prakse Suda, da domaći pravni ljekovi postoje za svakog ko se žali na povredu Konvencije i da su ovi pravni ljekovi djelotvorni, na način da mogu za rezultat imati donošenje odluke o osnovanosti žalbe i adekvatnom obeštećenju za bilo koju utvrđenu povredu;
- II. da pregledaju, nakon donošenja presuda Suda koji su to strukturni, ili generalni nedostaci u nacionalnom pravu ili praksi, djelotvornost domaćih pravnih ljekova i, kada je to neophodno, uspostavi pravne ljekove kako bi se izbjegli repetitivni predmeti pred Sudom;
- III. obrate posebnu pažnju, u odnosu na gore navedene stavke pod I i II, na postojanje djelotvornih pravnih ljekova u slučajevima žalbi koje se odnose na prekomjernu dužinu trajanja sudskega postupka;

upućuje generalnog sekretara Savjeta Evrope da obezbijedi dostupnost svih neophodnih resursa za odgovarajuću pomoć državama članicama koje traže pomoć u implementaciji ove Preporuke.

## **Prilog Preporuci Rec(2004)6**

### **Uvod**

1. Na Konferenciji ministara<sup>1</sup> održanoj u Rimu 3. i 4. novembra 2000. godine u cilju proslave 50. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima (u daljem tekstu „Konvencija“) naglašeno je da su države članice prvenstveno odgovorne da obezbijede da se prava i obaveze sadržane u Konvenciji poštaju i da moraju obezbijediti pravne instrumente potrebne za sprječavanje povreda i, kada je to neophodno, da ih isprave. Ove neophodnosti, konkretno utvrđivanje djelotvornih domaćih pravnih ljekova za sve povrede Konvencije, u skladu sa njenim članom 13<sup>2</sup>. Praksa Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu „Sud“)<sup>3</sup> pojašnjava obim ove obaveze koja je nametnuta državama članicama Konvencije navođenjem konkretno da:

<sup>1</sup> Evropska Konferencija ministara o ljudskim pravima, vdjeti stav 14.i Rezolucije br. 1 o institucionalnim i funkcionalnim aranžmanima za zaštitu ljudskih prava i sloboda i evropskim nivoima, dio A („Poboljšanje implementacije Konvencije u državama članicama“).

<sup>2</sup> Članom 13 je predviđeno da „svako kome su povrijeđena prava i slobode predviđene ovom Konvencijom ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nacionalnim organima, bez obzira jesu li povredu izvršila lica koja su postupala u službenom svojstvu“.

<sup>3</sup> Vidjeti, na primjer, *Conka protiv Belgije*, presuda od 5. februara 2002. godine (stav 64 i izvodi).

- član 13 garantuje dostupnost u domaćem pravu pravnih ljekova za obezbjeđivanje prava i sloboda utvrđenih Konvencijom.
  - ovaj član ima efekat zahtijevanja pravnih ljekova koji se bave suštinom svake „dokazive tvrdnje“ na osnovu Konvencije i određivanja odgovarajućeg obeštećenja. Obim ove obaveze varira u zavisnosti od prirode žalbe. Međutim, traženi pravni lijek mora biti „djelotvoran“ u zakonu kao i u praksi;
  - Ovim se naročito zahtijeva da se može spriječiti izvršenje mjera koje su u suprotnosti sa Konvencijom i čiji su efekti potencijalno nepovratni;
  - „nadležni organ“ naveden u članu 13 ne znači nužno da je riječ o sudskom organu, već ukoliko nije, njegova ovlašćenja i garancije koje nudi su relevantne u odlučivanju da li je pravni lijek koji obezbeđuje zaista djelotvoran;
  - „djelotvornost“ „pravnog lijeka“ u smislu člana 13 ne zavisi od sigurnosti povoljnog ishoda za podnosioca predstavke, već ukazuje na minimalan zahtjev brzine.
2. U skorijoj prošlosti, značaj postojanja takvih pravnih ljekova u odnosu na nerazumno duge postupke je naročito naglašen<sup>4</sup>, jer je ovaj problem u osnovi velikog broja predstavki pred Sudom, iako to nije jedini problem.
  3. Sud se suočava sa stalnim porastom broja predstavki. Ova situacija ugrožava dugoročnu djelotvornost sistema i stoga poziva na jaku reakciju ugovornih strana<sup>5</sup>. Ovim kontekstom je precizirano da dostupnost domaćih pravnih ljekova postaje naročito značajna. Poboljšanje dostupnosti domaćih pravnih ljekova će najvjerovatnije imati kvantitativne i kvalitativne efekte na obim rada Suda:
    - sa jedne strane, obim predstavki koje će biti ispitivane će biti smanjen: manje podnositelaca predstavki će biti primorano da pokreće predmet pred Sudom ukoliko ispitivanje njihovih žalbi pred nacionalnim organima bude dovoljno temeljno;
    - sa druge strane, ispitivanje predstavki od strane Suda će biti olakšano ukoliko je ispitivanje osnovanosti predmeta sprovedeno pred domaćim nadležnim organima, zahvaljujući poboljšanju domaćih pravnih ljekova.
  4. Stoga, ova preporuka ohrabruje države članice da ispitaju svoje pravne sisteme u svjetlu prakse Suda i da preduzmu, ukoliko je potrebno, neophodne i odgovarajuće mjere kako bi se obezbijedili, kroz zakonodavstvo ili sudsku praksu, djelotvorni pravni ljekovi kako je predviđeno članom 13. Ispitivanje se može vršiti redovno ili nakon presude Suda.
  5. Vlade država članica mogu, za početak, zahtijevati da eksperti sprovedu studiju o djelotvornosti postojećih domaćih pravnih ljekova u konkretnim oblastima sa ciljem predlaganja poboljšanja. Nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava, kao i nevladine organizacije, takođe mogu korisno učestvovati u ovom poslu. Dostupnost i djelotvornost pravnih ljekova treba da bude stalno ispitivana i konkretno treba da bude ispitivana prilikom izrade nacrta zakona koji se odnose

<sup>4</sup> *Kudla protiv Poljske*, presuda od 26. oktobra 2000. godine

<sup>5</sup> Vidjeti Deklaraciju Komiteta ministara Savjeta Evrope od 14. maja 2003. godine „Garantovanje dugoročne djelotvornosti Evropskog suda za ljudska prava“.

na prava i slobode zagarantovanih Konvencijom. Postoji očigledna veza između ove preporuke i preporuke o potvrdi usaglašenosti nacrtu zakona, postojećih zakona i administrativne prakse sa standardima sadržanim u Konvenciji.

6. U gore navedenom okviru, treba razmotriti sljedeće.

### **Konvencija kao sastavni dio domaćeg pravnog poretku**

7. Primarni zahtjev za postojanje djelotvornog pravnog lijeka jeste da konvencijska prava budu obezbijeđena u okviru nacionalnog pravnog sistema. U ovom kontekstu, poželjno je da konvencijska prava postanu sastavni dio domaćeg pravnog poretku svih država članica. Ovaj razvoj je poboljšao dostupnost djelotvornih pravnih ljekova. Dalje je potpomognut činjenicom da sudovi i nacionalni izvršni organi sve više poštuju praksu Suda prilikom primjene domaćeg prava i da su svjesni svoje obaveze da budu obavezani presudama Suda u predmetima koji se direktno odnose na njihovu državu (vidjeti član 46 Konvencije). Ova tendencija je pojačana poboljšanjem, u skladu sa Preporukom Rec(2002)2<sup>6</sup> o mogućnostima da nadležni domaći organi ponovo ispitaju ili ponovo pokrenu postupak koji je bio osnov povrede utvrđene od strane Suda.
8. Unaprjeđenje domaćih pravnih ljekova takođe zahtjeva preuzimanje domaćih radnji tako da, prilikom primjene nacionalnog prava, nacionalni organi mogu uzeti u obzir zahtjeve Konvencije a naročito one koji proizlaze iz presuda koje je donio Sud u odnosu na njihovu državu. Ovo naročito znači poboljšanje objavljivanja i diseminacije prakse Suda (kada je neophodno prevođenjem na nacionalni jezik(e) konkretne države) i obuku, u odnosu na ove zahtjeve, sudija i drugih državnih funkcionera. Stoga, ova preporuka je takođe usko povezana sa druge dvije preporuke koje je Komitet ministara usvojio u ovim oblastima<sup>7</sup>.

### **Konkretni pravni ljekovi i opšti pravni lijek**

9. Većina domaćih pravnih ljekova za povrede Konvencije uspostavljeni su sa ciljanim obimom primjene. Ukoliko su tumačeni i primijenjeni na odgovarajući način, iskustvo pokazuje da takvi sistemi „konkretnih pravnih ljekova“ mogu biti vrlo efikasni i ograničiti i broj pritužbi Sudu i broj predmeta koji zahtijevaju ispitivanje koje oduzima mnogo vremena.
10. Neke države su takođe uvele opšti pravni lijek (na primjer pred Ustavnim sudom) koji se može koristiti za rješavanje žalbi koji se ne može riješiti putem konkretnih dostupnih pravnih ljekova. U nekim državama članicama, ovaj opšti pravni lijek se takođe može koristiti istovremeno sa ili čak prije iscrpljivanja ostalih pravnih ljekova. Neke države članice dodaju zahtjev da osporavana mјera značajno ugrožava ustavna prava i da bi odbijanje razmatranja žalbe imalo ozbiljne i nenadoknadive posljedice na podnosioca žalbe. Treba istaći da države koje imaju takav pravni lijek imaju manje predmeta pred Sudom.
11. Na osnovu toga, na državama članicama je da odluče koji sistem im najviše odgovara za obezbjeđivanje neophodne zaštite konvencijskih prava, uzimajući u obzir njihovu ustavnu

<sup>6</sup> Preporuka Rec(2002)2 Komiteta ministara državama članicama o ponovnom ispitivanju ili ponovnom pokretanju određenih predmeta na domaćem nivou nakon presude Evropskog suda za ljudska prava, usvojena 19. januara 2000. godine, na 694. sastanku Zamjenika ministara.

<sup>7</sup> Preporuka Rec(2002)13 Komiteta ministara državama članicama o objavljivanju i diseminaciji teksta Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava u državama članicama (usvojena 18. decembra 2002. godine na 822. sastanku Zamjenika ministara), kao i Preporuka Rec(2004)4 Komiteta ministara o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima u univerzitetском obrazovanju i profesionalnoj obuci, usvojena 12. maja 2004. godine na 114. sjednici Komiteta ministara.

tradiciju i konkretnе okolnosti.

12. Šta god da izaberu, sadašnje iskustvo dokazuje da još uvijek postaje nedostaci u mnogim državama članicama u vezi dostupnosti i/ili djelotvornosti domaćih pravnih ljekova i da, posljedično, postoji porast obima posla pred Sudom.

### **Pravni ljekovi nakon „pilot“ presuda**

13. Kada se doneše presuda koja ukazuje na strukturne ili generalne nedostatke u nacionalnom pravu ili praksi („pilot predmeti“) i veliki broj predstavki Sudu u vezi istog problema („repetitivni predmeti“) su u radu ili će vjerovatno biti podnijeti, tužena država treba da obezbijedi da potencijalni podnosioci predstavke imaju, kada je to odgovarajuće, adekvatan pravni lijek koji im omogućava da se obrate nadležnom nacionalnom organu, koji se takođe može primijeniti na trenutne podnosioce predstavki. Takav brz i djelotvoran pravni lijek bi omogućio da dobiju obeštećenje na nacionalnom nivou, u skladu sa principom supsidijarnosti konvencijskog sistema.
14. Uvođenje takvog domaćeg pravnog lijeka bi moglo takođe značajno smanjiti obim posla Suda. Dok promptno izvršenje pilot presuda ostaje suštinsko za rješavanje strukturnih problema, te stoga i za sprječavanje budućih predstavki o istom pitanju, može postojati kategorija lica koji su već pogodjeni ovim problemom prije njegovog rješavanja. Postojanje pravnog lijeka koji ima za cilj da obezbijedi naknadu na nacionalnom nivou za ovu kategoriju lica može da omogući Sudu da ih pozove da pronađu sredstva za novi pravni lijek i, ukoliko je odgovarajuće, proglaši njihove predstavke neprihvatljivim.
15. Postoji nekoliko mogućnosti sa ovim ciljem u zavisnosti od, između ostalog, prirode konkretnog strukturnog problema i od toga da li se lice pogodjeno ovim problemom obratilo Sudu ili nije.
16. Konkretno, nakon donošenja pilot presude u kojoj je utvrđen strukturni problem, jedna alternativa može biti da se usvoji kao *ad hoc* pristup, pri čemu bi konkretna država procijenila pogodnost uvođenja konkretnog pravnog lijeka ili proširivanja postojećeg pravnog lijeka zakonodavstvom ili sudskim tumačenjem.
17. U okviru ispitivanja pojedinačnih predmeta, države mogu da razmotre, ukoliko smatra poželjnim, mogućnost ponovnog pokretanja postupka sličnog onima u pilot predmetu u kojem je utvrđena povreda Konvencije, sa ciljem da sačuva Sud od bavljenja ovim predmetima i kada je to odgovarajuće da obezbijedi brže obeštećenje za konkretna lica. Kriterijum sadržan u Preporuci Rec(2000)2 Komiteta ministara može da služi kao primjer u tom smislu.
18. Kada se uspostave konkretni pravni ljekovi nakon pilot predmeta, vlade treba da brzo obavijeste Sud kako bi ih on mogao uzeti u razmatranje prilikom obrade naknadnih repetitivnih predmeta.
19. Međutim, nije neophodno ili odgovarajuće donositi nove pravne ljekove ili postojećim pravnim ljekovima davati retroaktivni efekat nakon svakog predmeta u kojem je presudom Suda utvrđen strukturni problem. Pod određenim okolnostima, može biti preporučeno da se predmeti ostave na ispitivanje Sudu, konkretno kako bi se izbjeglo primoravanje podnosioca predstavke da snosi dalji teret da ponovo mora da iscrpljuje domaće pravne ljekove koji, štaviše, ne bi bili na snazi do usvajanja izmjena zakona.

## **Pravni ljekovi u predmetima argumentovanih žalbi na nerazumnu dužinu trajanja postupka**

20. Pitanje djelotvornih domaćih pravnih ljekova je naročito značajno u predmetima koji uključuju navode o nerazumnoj dužini trajanja postupka, koji obuhvataju veliki broj predstavki pred Sudom. Stoga, Sud naglašava u presudi Kudla protiv Poljske od 26. oktobra 2000. godine da je značajno da se obezbijedi postojanje djelotvornog pravnog lijeka u takvim predmetima, kako je propisano članom 13 Konvencije. Nakon inputa koje je Sud dao u ovoj presudi, države članice su dostavile nekoliko rješenja kako bi se obezbijedili pravni ljekovi koji bi omogućili utvrđivanje povreda i adekvatno obeštećenje na ovom polju.

### *Razumna dužina trajanja postupka*

21. U njihovom nacionalnom pravu mnoge države članice obezbjeđuju, odgovarajućim sredstvima (maksimalna dužina, mogućnost traženja ubrzanja postupka) da postupak ostane u razumnom roku. U određenim državama članicama, maksimalna dužina trajanja postupka je propisana u svakoj fazi krivičnog, građanskog i upravnog postupka. Integriranje Konvencije u domaći pravni sistem država članica, naročito zahtjev za suđenje u razumnom roku, predviđen članom 6, je ojačalo i kompletiralo zahtjeve nacionalnog prava.

### *Sprječavanje odlaganja, ubrzanje postupka*

22. Ukoliko vremenski okviri u sudskom postupku – naročito u krivičnom postupku – nijesu ispoštovani ili ukoliko se dužina trajanja postupka smatra nerazumnom, nacionalno pravo mnogih država članica predviđa da konkretna lica mogu da podnesu zahtjev za ubrzanje postupka. Ukoliko je zahtjev prihvaćen, za rezultat može imati odluku kojom se određuje tačan vremenski okvir u kojem sud – ili tužilac, u zavisnosti od predmeta – mora da preduzme konkretnе proceduralne mjere, kao što je okončanje istrage ili određivanje datuma suđenja. U nekim državama članicama, sudovi mogu da odluče da se postupak mora okončati prije određenog datuma. Kada opšti pravni lik postoji pred Ustavnim sudom, može se podnijeti žalba, pod određenim okolnostima, čak i prije iscrpljivanja ostalih domaćih pravnih ljekova.

### *Različiti oblici obeštećenja*

23. U većini država članica postoje postupci koji predviđaju obeštećenje za nerazumno odlaganje postupka, bilo onih koji su u toku ili okončanih. Vid obeštećenja koji se često koristi, naročito u predmetima koji su već okončani, jeste finansijska nadoknada. U određenim predmetima, propust nadležnog organa da doneše odluku u konkretnom vremenskom roku značiće da je zahtjev odobren. Kada krivični postupak prekorači razumni rok, to za rezultat može imati izricanje blaže kazne.

## **Moguća pomoć za uspostavljanje djelotvornih prvih ljekova**

24. Preporukom se poučava generalni sekretar Savjeta Evrope da obezbijedi da neophodni izvori budu dostupni za odgovarajuću pomoć državama članicama koje zahtijevaju pomoć u uspostavljanju djelotvornih pravnih ljekova kako je zahtijevano Konvencijom. Može imati oblik, na primjer, anketa koje sprovode konsultanti eksperti o dostupnim domaćim pravnim ljekovima, u cilju poboljšanja njihove djelotvornosti.